

13 CLIMATE ACTION



Mohato mabapi le tlelaemete

Ho nka mohato o potlakileng wa ho lwantsha ho fetoha ha tlelaemete mmoho le ditlamorao tsa yona

14 LIFE BELOW WATER



Bophelo ka tlasa metsi

Ho baballa le ho sebedisa ka mokgwa o tswelang mawathehadi, mawathe le mehlopi ya metsing bakeng sa ntshetsopele e tswelang

15 LIFE ON LAND



Bophelo mobung

Ho sireletsa, ho busetsa le ho kgothaletsa tshebediso e tswelang ya mokgwa wa ho phela mobung, ho ba le taolo e tswelang ya meru, ho lwantsha mekgwa e tla etsa hore mobu e be mahwatata le ho emisa ekasitana le ho sireletsa ho theolwa ha boemo ba mobu, mmoho le ho emisa tahleho ya bophelo ba dimela le diphoofolo tse fapanang

16 PEACE, JUSTICE AND STRONG INSTITUTIONS



Kgotso, Toka le ditheo tse matla

Ho kgothaletsa ditjhaba tse nang le kgotso hape tse akaretsang bakeng sa ntshetsolele e tswelang, ho fana ka mokgwa wa phihlelo ya toka bakeng sa bohle le ho bopa ditheo tse sebetsang hantle haholo, tse nang le boikarabelo hape tse akaretsang maemong ohle

17 PARTNERSHIPS FOR THE GOALS



Tshebedisano bakeng sa ho fihlela Maikemisetso

Ho matlafatswe mekgwa ya ho kenya tshebetso le ho tsosolosa Tshebedisano ya Dinaha Tsohle Lefatsheng bakeng sa Ntshetsopele e Tswelang



UN Information Centre
Pretoria

MABAPI LE UNIC

Setsi sa Tlhahisoleseding sa Matjhaba a Kopaneng (United Nations Information Centre (UNIC)) se Pretoria, se theilweng ka 1995, ke se seng sa ditsi tsa tlhahisoleseding tsa Matjhaba a Kopaneng lefatsheng ka bophara. Re kgothaletsa temoso e hodimo le kutlwisiso ya mosebetsi wa Matjhaba a Kopaneng mona Afrika Borwa, lebatoweng le lefatsheng lohle ka ho fihlela bathong, ho bopa bokgoni mmoho le matsholo. Re sebetsa le mehlopi ya ditaba, setjhaba, ditheo tsa thuto le mebuso. UNIC kajeno ke e nngwe ya diejensi tse 18 tsa Matjhaba a Kopaneng e leng teng mona Afrika Borwa, eo boholo ba yona bo fumanehang motsemoholo, Pretoria.

Aterese ya moaho

Iteanye le rona mona

Physical Address

6th Floor, Metro Park Building, 351 Francis
Baard Street,
Pretoria. South Africa, 0126

Contact us

T: +27 12 354 8510/07/06

F: +27 12 354 8501

E: info.pretoria@unic.org

W : unicpretoria.org.za

Facebook : www.facebook.com/unicpretoria

Twitter : @unicpretoria



SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS

MAIKEMISITSO A 17 BAKENG SA HO FETOLA LEFATSHE LA RONA



www.un.org/sustainabledevelopment
#GlobalGoals

MAIKEMISETSO A NTSHETSOPELE E TSWELLANG

MAIKEMISETSO A 17 BAKENG SA HO FETOLA LEFATSHE LA RONA

Selelekela mabapi le Maikemisetso a 17 a Ntshetsopele e Tswellang (17 Sustainable Development Goals (SDGs))

Ka 2015, Dinaha tseo e leng Ditho tsa Matjhaba a Kopaneng (UN) di ile tsa amohela Lenanetaba la 2030 bakeng sa Ntshetsopele e Tswellang mmoho le Maikemisetso a tsona a 17 a Ntshetsopele e Tswellang. Maikemisetso a Ntshetsopele e Tswellang ke sehlopha se akaretsang sa maikemisetso, dintho tseo ho iphehletsweng tsona le ditshupo tseo dinaha di lebelletsweng ho di sebedisa ho bopa maano a tsona dilemong tse 15 tse tlang. Lenanetaba lena le etsa boipiletso ho dinaha tsohle hore di nke mohato wa ho ntlafatsa maphelo a batho dibakeng tsohle mme ho se be le ya siuwang morao. Mebuso, dikgwebo le setjhaba, mmoho le Matjhaba a Kopaneng (UN), di ntse di hlophisa hore ho be le maiteko a ho fihlela Maikemisetso a Ntshetsopele e Tswellang ho ya selemong sa 2030.



1 NO POVERTY
Ho se be le Bofuma
Ho fediswe bofuma ka mefuta yohle ya bona dibakeng tsohle

2 ZERO HUNGER
Ho se be le Tlala
Ho fediswe tlala, ho be le tshireletso ya dijo le phepo e ntlafetseng, mme ho kgothaletswa temothuo e tswellang

3 GOOD HEALTH AND WELL-BEING
Bophelo bo Botle le ho lokelwa ke dintho bophelong
Ho etsa bonnete ba hore ho ba le bophelo bo botle le ho kgothaletsa ho lokelwa ke dintho bophelong bakeng sa bohle dilemong tsohle

4 QUALITY EDUCATION
Thuto e nang le Boleng
Ho etsa bonnete ba hore ho ba le thuto e nang le boleng e akaretsang hape e lekanang le ho kgothaletsa ho ba le menyetla ya ho ithuta bophelong bohle bakeng sa bohle

5 GENDER EQUALITY
Tekano ho tsa Bong
Ho fihlela tekano ya bong le ho matlafatsa basadi le banana bohle

6 CLEAN WATER AND SANITATION
Metsi a hlwekileng le Tsamaiso ya Dikgwerekgwere
Ho etsa bonnete ba hore ho ba le taolo e tswellang ya metsi le tsamaiso ya dikgwerekgwere bakeng sa bohle

7 AFFORDABLE AND CLEAN ENERGY
Eneji eo batho ba ka e kgonang hape e hlwekileng
Ho etsa bonnete ba hore ho ba le eneji e ka kgonwang ka theko, e tshepahalang hape ya sekwalejwale bakeng sa bohle

8 DECENT WORK AND ECONOMIC GROWTH
Mesebetsi e amohelhileng le kgolo ya moruo
Ho kgothaletsa kgolo ya moruo e tswellang hape e akaretsang, tshabediso e felletseng hape e nang le tlhahiso mmoho le mesebetsi e amohelhileng bakeng sa bohle

9 INDUSTRY, INNOVATION AND INFRASTRUCTURE
Diindasteri, tshibollo le meralo ya motheo
Ho bopa meralo ya motheo e matla, ho kgothaletsa kaho ya diindasteri tse akaretsang hape tse tswellang le ho kgothaletsa tshibollo

10 REDUCED INEQUALITIES
Phokotso ya ho se lekane
Ho fokotsa ho se lekane ka hare le pakeng tsa dinaha

11 SUSTAINABLE CITIES AND COMMUNITIES
Ditoropohadi le baahi ba tswellang
Ho etsa hore ditloropohadi le dibaka tsa bodulo tsa batho e be tse akaretsang, tse bolokehileng, tse matla, hape tse tswellang

12 RESPONSIBLE CONSUMPTION AND PRODUCTION
Tshabediso le tlhahiso e nang le boikarabelo
Ho etsa bonnete ba hore ho ba le mekgwa e tswellang ya tshabediso le tlhahiso